

Beogradskie Novine

Br. 225.

BEOGRAD, srijeda 27. septembra 1916.

IZVJEŠTAJ: ujedno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

Prodaje se:

- Beogradu i u krajevinama zaposjednutim od carsko i kraljevskih četa po cijeni od 6 h
- Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od 8 h
- Izvan ovog područja 12 h

Oglas po cijeniku.

- Pretplata:
 za 1 mjesec u Beogradu i u krajevinama zaposjednutim od carsko i kraljevskih četa K 1:50
 u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji K 2:40
 izvan ovog područja K 3—

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. 10. Telefon broj 67. — Uprava, primanje oglasa i pretplate: Kneza Mihajla ul. broj 38. Telefon broj 25.

Godina II.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog generalnog stožera.

K. B. Beč, 26. septembra.

Istočno bojište:

Front protiv Rumunjske: Vulkanici i Szurdudčki klanac napušteni su uslijed zamašno obuhvatajućeg pokreta jakih rumunjskih snaga. Kod Sibinja (Hermannstadt) razvile su se nove borbe. Austro-ugarske njemačke čete napadaju. Na istočnom erdejiskom frontu došlo je mjestimice do sukoba. Južno od Szekely-Udvarhely (Oderhellen) odbio je jedan hrvatski domobrani bataljun u ogrečenoj borbi nekoliko nadmoćnijih napada.

Front konjičkog generala nadvojvode Karla: Na tromedji jugo-zapadno od Dona Watre osjećene su rusko-rumunjske navale. U jugoistočnom ugлу Galicije produžuje neprijatelj nesmanjenom žestinom svoje napade. Svi napori slijili su se o junački otpor njemačkim četa, koje se bore u predjelu Ludove.

Front maršala princa Leopolda bavarskog:

I juče su slomljeni mnogi napadi neprijateljevi sjevero-istočno od Perepjeljnika. Kod Vatina, istočno od Swiniuchya nagnali su naši letači u bjegstvo rusku veliku borbenu letilicu tipa „Farman“.

Talijansko bojište:

Južni dio visoravn Krasa nalazio se s vremenom na vrijeme pod jakom vatrom neprijateljskog topništva. Na frontu flemiske doline gadjali su Talijani utvrđenje Dosaccio i odsjek Gardinal-Caltorondo. Na Caneagolu zarobljeno je 27 alpinaca, među njima dva časnika. Neprijatelj je odbio ponudjeno mu primjerje radi spašavanja onih Talijana, koji su zatrpani na vrhu Cimona. Note, izmijenjane tim povodom putem parlamentara glase doslovce:

„Zapovjednik c. i k. austro-ugarskih borbenih snaga u prostoru predjela Tunozza-Cimone zapovjedniku kralj talijanskih četa, koje se nalaze prema njemu.“

Pod ruševinama vrha Monte Cimona, koji smo mi digli u vazduh, nalazi se još u životu veći broj talijanskih vojnika, koji vapiju za pomoć. Mi smo spremni da im pomognemo i da ih izbavimo iz njihovog groba, ako talijansko topništvo i pješadija obustave vatru na Monte Cimone danas 25. septembra 1916. između 2 sata po podne i 7 sati u veče. Razumije se, da se to obustavljanje vatre odnosi i na baterije u dolini

Astica kao i na one na visinama zapadno i istočno od te rijeke. Za to vrijeme ne smiju se talijanske izvidnice pokretati iz svojih utvrđenja između Astica i Rio Freddo, pošto bi mi u protivnom slučaju obustavili akciju za spasavanje i smatrali da je primjerje prekinuto. Ako kr. talijanski zapovjednik na ovo ne pristane, talijanski će vojnici biti ostavljeni svojoj sudbini. Dotični odgovor neka se izvoli predati našoj predstari kod Forai 25. septembra do 12 sati u podne“.

Odjelno zapovjedništvo Podescala odgovorilo je 25. septembra 10 sati 45 minuta prije podne:

Smatrajući, da su austro-ugarske čete u dugom vremenu, koje je proteklo od eksplozije mine do početka talijanske paljbe iz čovječnosti mogli isto onako da spasu talijanske ranjenike, kao što su spasli svoje, nalazi Nj. Preuzvišenost vojni zapovjednik za shodno de ne odobri traženu obustavu vatre. Načelnik glavnog stana generalmajor Albrucci.

Jugoistočno bojište:

U Albaniji ničega novoga.

Zamjenik glavnara generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj turskog glavnog stana.

K. B. Carigrad, 24. septembra.

Kavkasko bojište. Na lijevom krilu obične čarke i topnička vatrica s vremenom na vrijeme. Razbojnici i neprijateljski vojnici, koji su se 22. septembra pod zaštitom svojih letilica iskricali u okolini poloustrova Akjole, rastjerani su, pretrpivši velike gubitke. Kako se naknadno javila, mi smo prilične gubitke nanijeli neprijatelju, kad smo ga bili primorali da se povuče od Tavale Bunaara, istočno Suezu; zadobili smo i dosta plijena, koji je neprijatelj pri svome povlačenju ostavio. Na ostalom frontu nema ničega značajnog.

K. B. Carigrad, 25. septembra.

Kavkasko bojište. Jedan neprijateljski prepad na lijevom krilu ugušilo je naše topništvo i učutalo je neprijateljsku vatru. Inače na tom krilu samo čarke i delimična topovska i pješadijska djelatnost. Odobili smo slabi prepad neprijateljev na lijevom krilu, nanijeviši mu prilične gubitke. Na ostalom frontu ničeg značajnog.

K. B. Carigrad, 25. septembra.

Kavkasko bojište. Jedan neprijateljski prepad na lijevom krilu ugušilo je naše topništvo i učutalo je neprijateljsku vatru. Inače na tom krilu samo čarke i delimična topovska i pješadijska djelatnost. Odobili smo slabi prepad neprijateljev na lijevom krilu, nanijeviši mu prilične gubitke. Na ostalom frontu ničeg značajnog.

Na galicijskom frontu preduzeli su Rusi, pošto su prethodno obasipali naše čete svojom lakovom i teškom topničkom vatrom, napad sa nadmoćnim snagama. Taj je napad, koji je cijelog dana trajao, potpuno propao junačkim otporom naših četa. Neprijatelj je pretrpio znatne gubitke. U početku bijaše Rusima pošlo za rukom da prođe u jedan dio naših prednjih rovova, koji su bili slabo posjednuti, istočno od Mieczowa, ali su s krvavim gubitcima odbačeni i bajonetskim napadom

naših hrabrih četa sa svim potisnuti. Naše će povratile prvobitno stanje i zadržale su 139 zarobljenika, među njima dva časnika.

Izvještaj bugarskog glavnog stožera.

K. B. Sofija, 25. septembra.

Mađedonsko bojište:

Na frontu Lerin-vis Kajmakčalan živahna topnička djelatnost. Propao je pokušaj neprijateljske pješadije, da duž cijelog fronta kreće naprijed. U dolini Moglenice slaba, za nas povoljna pješadijska poduzeća. Na obostranoj obali Varadar slaba vatrica neprijateljskog topništva, koje je na grad Doiran bacalo zapaljive metke i izazvalo tamno požar. Na podnožju planine Bjelasice vlada mir. Na frontu Strume živahna topnička borba. Propao je pokušaj neprijateljskih odjeljena da prodire na lijevom obali rijeke istočno od Orlinka. U borbi 23. septembra neprijatelj je samo pred mjestom Donji Korač ostavio više od 400 lješeva. Duž Egejskog primorja mir.

Rumunjsko bojište:

Duž Dunava mir. U Dobrudži su naše čete na lijevom krilu uspješno napredovali i posjele liniju Amza-Perveli. Neprijatelj se povukao u sjevernom pravcu. Na ostalom dijelu fronta slaba topnička djelatnost. Na obali Crnog mora mir.

Dvije odluke.

Državna skupština njemačke socijal-demokratske stranke, — do koje je došlo u prkos razorognu rada manjine te stranke, koji traje već mjesecima, — primila je odluku, koja će sigurno naći na veliku pažnju kod neprijatelja Njemačke. U toj se odluci sa malo riječi obilježavaju ratni ciljevi te stranke: politička nezavisnost, teritorijalna neprikosnovenost i sloboda privrednog razvijanja Njemačke. Prema onome što u Francuskoj i Engleskoj neodgovorni listovi, a na žalost odgovorni članovi vlade još jednak izjavljuju kao svoje nepokolebljivo uvjerenje i nepromjenljivu namjeru, svaki od pomenutih socijalističkih zahtjeva morao bi kod sile sporazuma naći na odlučno odbijanje. Politička nezavisnost Njemačke, naime, prema namjerama ima se ukloniti sa svijeta na taj način, što će se uništiti sredstvo za održavanje te nezavisnosti. — Njemačka kopnena i pomorska vojna sila, — takozvani pruski militarizam, pa da se Njemačka onesposobi za odbranu. Kad je riječ o Njemačkoj, ovo se sredstvo, koje je svojstveno svima narodima, pošto se svaka država radi očuvanja svoje nezavisnosti i svoga političkog

fronta i ruskom su generalu bile stavljenе najbolje ruske boračke snage na raspoređenje. Poslije prvog napada na stochodski front Rusima je bilo pošlo za rukom, da na pojedinim mjestima prođu na zapadnu obalu rijeke. Ali time nisu prestali neprijateljev napori u nadiranju obostrano željezničke pruge Sarny-Kowel za prelaz Stochoda. Neprijatelj je istina za nekoliko dana mirovao, ali je već poslije jedne sedmice, 19. jula, opetčala nova neprijateljeva akcija protiv Stochoda. Sada se ona ticala koljena Stochoda kod Kasowke.

29. jula bili su ruski napadi na koljenu Stochoda vanredno žestoki, te je odlučeno, da se izabere kraća obranbena linija i zaustaviti je tetivo luka, naime linija Kasowka-Janovka. 30. jula pošlo je Rusima za rukom, da se jakim boračkim snagama, južno od Stobycowa kod Zareče, dočepaju lijeve obale rijeke, ali su bili suzbijeni. Tako su isto sutradan kod i sjeverno Smolary bili primorani tri puta da se povuku. Rusi zatim prekinuli svoje napade neposredno obostrano željezničke pruge i bacili su se svom žestinom na to, da mnogo sjevernije, u predelu Lubjessowa i Rudka-Czerwische, jakim bočnim napadom uzdržavaju naše položaje na Stochodu. Kod Rudka-Mirynska, zapadno Kosowske, prodriši su Rusi u austro-ugarske linije. Njemačke, c. i kr. čete sa poljskim legijama potisli su neprijatelja. Obranu obostrano pruge Kowel-Sarny preuzeo je c. i kr. general Fath, koji je svoj zadatku sjajno rješio.

Pošto se pokazalo, da uslijed protivofenzive generala Linsingena sjeverno od Lucka osma ruska vojska generala Kaledina, koja se nalazila u prema položajima, nema izgleda da će moći prodrijeti prema Kowelu, to se ruskim vojnim upravama odlučila, da po svaku cijenu potisne front na Stochodu, pa da se sa sjeverne strane osvoji Kowel, taj najglavniji cilj velike ruske letnje ofenzive. U tu je svrhu treća ruskog vojska generala Leša bila upravljena protiv stochodskog

položaja služi njime, naziva militarizmom. U Francuskoj, na protiv, ma da je ona uporedjena sa Njemačkom, a srazmerno prema broju stanovništva, u mirno doba imala znatno veće formacije, a ma da je u ovom ratu mnogo više mobilisala, a ni u Engleskoj, čija se pomorska sila svakako nije oslanjala na mirne gradjane, naravno da nije bilo militarizma. Drugi zahtjev njemačkih socijal-demokrata, — sačuvanje teritorijalnog integriteta Njemačke, isto tako neće biti priznat od strane sporazuma, jer u Francuskoj minimum zahtjeva, što ih zastupaju i najmirniji pacifisti, jeste ustupanje Elzas-Lotaringije. A isto tako protivnici Njemačke neće ovoj priznati pravo na mirni privremeni razvitak, pošto prema rješenjima pariške konferencije, poslije zaključenja mira tek upravo ima da počne privredni rat protiv nje. Pošto dakle protivnici Njemačke neće da znaju ni za ovaj skromni program njemačkih socijalista, koji u stvari ne traži ništa više nego ono što je Njemačka imala već prije rata, to njemački socijalisti naravno moraju smatrati ovaj rat odbrambenim ratom. Njemačka socijal-demokratska stranka, dala je već praktičnog dokaza o takvom shvataju, glasajući za ratne kredite. Ova odluka koja odbija svaku pomisao o nekim osvajanjima, a koja traži čuvanje životnih interesa i ostalih, pa među njima i sa Njemačkom zaraćenih naroda, trebala bi već jednom da pokaže silama sporazuma, da su široki krugovi njemačkoga naroda daleko od toga, da traže ustavljavanje njeke njemačke svjetske imperije, već da oni skromno i s pravom traže samo ono, što sve ostale velike sile smatraju najosnovnijim elementima, potrebnim za svoj opstanak. No postoji bojazan, da ni ovoj izjavu u Francuskoj i Engleskoj neće pridodati nikakvoga značaja. U dosadašnjem toku rata svijet je već u više maha imao prilike da vidi, kako su protivnici Njemačke stalno izbjegavali, da prime znanju raspolaženje Njemačke, koje je ujutru bilo voljno na zaključenje pravednoga mira. I u samoj ovoj odluci socijalističke državne konferencije izražava se žaljenje, što protivnici nikada nijesu htjeli voditi računa o ponovljenim izjavama njemačke socijal-demokracije, da je ona u načelu voljna na pravedan mir, a da su se predstavnici francuskih socijalista i engleske radničke stranke stalno izražavali protiv mira.

Slučaj je htio, da su baš za vrijeme vijećanja državne skupštine njemačkih socijalista, francuski ujedinjeni socijalisti za vrijeme budžetske debate u pariskom parlamentu dali izjavu, koju je korisno uporediti sa berlinskom socijalističkom rezolucijom. I francuski socijalisti glasaju

za ratne kredite, ni oni ni u kom slučaju neće pristati na mir, iz kojega bi Francuska izšla osakačena ili umanjena. Oni su voljni na sve napore da osiguraju teritorijalnu neprikošnovenost Francuske. Dotle se francuski socijalisti u načelu slažu sa njemačkim. No u daljem toku svoju izjavu oni daleko prelaze granice, kojih se drži njemačka izjava; nijima nije dovoljna teritorijalna neprikošnovenost Francuske, oni kao jedan nemovn uslov za mir traže još i ponovno osvajanje Elzas-Lotaringije ili, kako oni patetički vele, vaspostavljanje prava, koje je tamo 1871. godine pogodjeno. Sem toga oni još traže potpunu političku i privrednu rehabilitaciju Srbije i Belgije. Ostanemo li pri ovom posmatranju u okviru grupe nekada internacionale socijalne demokracije, to ćemo naći, da je baš najmiroljubivija i najskromnija socijalna demokracija one države, kojoj se pripisuju najljude osvajacke namjere, dok se osvajačke težnje osjećaju kod socijalista one države, koja veli da ima da se brani od podloga napada. Briand i Poincare mogu biti zadovoljni sa svojim socijalistima nego li Bethmann-Hollweg sa njegovim. Nodole god između onih političkih grupa, koje su u načelu protivnici svakoga rata budu postojali još takve suprotnosti u mišljenju, kao što ih ovdje vidimo, to će se isto toliko malo kao i dosada moći doprinjeti završetku rata rezolucijama kao i do sada.

Ustanak na Kreti.

Potpun uspjeh ustaša na Kreti.

K. B. London, 26. septembra.

Reuterov ured javlja iz Atene, da su ustaše zapasjeli cijelo ostrvo, pa i grad Kaneju i druga mjesta na obali. Grčke su vlasti morale da predaju sve javne zgrade ustašama. Krečanska kraljevska garda pridružila se ustašama; lojalni su ostali jedino 11 časnika i vojnika.

Ustaše zapasjeli cijelo ostrvo.

K. B. London, 26. septembra.

„Daily Telegraph“ javlja iz Atene, da su ustaše na ostrvu Kreti zapasjeli cijelo ostrvo izuzev Kaneju. U Rečniku i Harklinu došlo je do borbi sa grčkim posadom, ali su grčke čete brzo svladana.

Venizelos na Kreti.

Ozbiljan položaj.

K. B. Atena, 25. septembra.

Reuterov ured javlja: Jutros je Venizelos odavde oputovao u pratinji admirala Kondurotisa, nekoliko viših časnika i svojih privrženika. Vjerovatno je oputovao za Kretu odakle će po svojim otići u Solun. Stanje je vrlo ozbiljno, bra otočela je sjeverno od Tobola nova faza ruske ofenzive na donjem Stochodu. Ta je ofenziva 11. septembra potpuno proglašena. Od tada dana do 19. septembra vladajuće je

Kriza u Grčkoj.**Nova ministarska kriza.**

K. B. Bern, 26. septembra.

Tempus javlja, da u Ateni smatraju da je neizbjegljiva nova ministarska kriza. Da bi se izbjegle teškoće pri nastavu vlade govoriti se o pozivanju zvaničnih lica, koji ne pripadaju parlamentu. Kralj Konstantin ne misli, da produžuje svoj boravak u Ateni. Kraljevska je palata već zatvorena.

Venizelos u Solunu.

K. B. London, 26. septembra.

Daily News saznao je iz Atene, da je Venizelos dosada više puta pozivan do dode je Solun, pa da je sada odlučio, da ode tamo da sam preduzme u svoje ruke upravu nad revolucionarnim pokretom. Nekoliko vodja liberalne stranke već su otpovali tamo.

Revolucionarni pokret u Solunu.

K. B. Milano, 25. septembra.

Prema vijesti „Corriere della Sera“, grčke su vlasti preduzele mјere, da sprječe pridolazak u Solun revolucionarnih časnika i momčadi. U četvrtak se pobunila posada jednog parobroda u pristaništu Soluna i predala je parobrod revolucionaru odboru. Na Kreti su se demonstranti sudarili s četama. Bilo je nekoliko mrtvih i ranjenih. U Herakliju se predao garnizon. Oružništvo se bratimilo sa revolucionarima, koji logoruju kod Kanee i Retimna.

Bugari zarobili u Lerinu jednu grčku četu.

K. B. Atena, 26. septembra.

Reuterov ured javlja, da je grčka vlasta upravila notu na Njemačku jer su Bugari u Lerinu zarobili jednu grčku četu.

Pobjegli grčki časnici.

K. B. London, 26. septembra.

Reuterov ured javlja iz Atene, da je oko stotinu grčkih časnika uteklo iz raznih luka za Solun, gdje su se pridružili ustaničkim nacionalistima.

Njemački vazdušni napad na Englesku.**Oboreni Zeppelini.**

K. B. Amsterdam, 26. septembra.

Prema za sada još nepotpunim brzavim vijestima o propasti dvaju njemačkih vazdušnih brodova čini se, da su oba broda propala kod Essex-a. Zapovjednik od jednog broda je poginuo, ali nije imao na tijelu opekontina. Misli se da je pao iz čamca.

Prema vijestima „Daily News“ primljeno je, da su strojevi na jednom Zeppelinu bili pokvareni, dok je on letio preko Essex-a. Posada ovog vazdušnog broda je potpuno zarobljena.

Pričanje neutralnih mornara.

K. B. Rotterdam, 26. septembra.

Mornari parobroda „Batavier II“, koji je sinoć stigao u Rotterdam pričaju, da su vidjeli dok je brod ležao u londonskoj luci, kako je svaljen jedan Zeppelin. Čini se, da je vazdušni brod bio pogoden od obranbenih topova. Brod se spustio i u neznatnoj visini letio nad obalom. Iznenada opazili su mornari, kako se jedna engleska letilica spustila s visine nad vazdušni brod i davalala signale crvenim svjetlom. Istovremeno čuo se je pucanj i Zeppelin pao je sav u plamenu. Sigurno je, da je letač izbacio na povrijedjeni brod bombu.

Kod napada je sudjelovalo 12 Zeppelina.

K. B. London, 26. septembra.

Prema zvaničnim izvještajima po svojim prilici nije sudjelovalo više od 12 Zeppelina kod posljednjeg vazdušnog napada na Englesku. Prema vijestima iz pokrajine steta je po zemlji vrlo neznačna, samo je

i tajnicima i prolazi kroz redove vojnika, a oba časnika idu mu sa strane. Na vratima dvorane za sjednice pokloni se predsjednik duboko pred časnicima, a ovi odadu sabljama predsjednik vojničku počast. Udaranje bubanj još ozivljava scenu. Predsjednik Paul Deschavel postao je slavan zbog elegancije svoga poklona pred časnicima, predstavnicima vojne vlasti, koja je utjelovljena u ona dva časnika. Pukovnija, koja vrši službu u Bourbonskoj palači, gdje je smješten francuski parlament, stoji pod zapovjedništvom predsjednika senata. Pukovnik Sarail bio je dug niz godina zapovjednik pukovnije u zgradu komore. Bio je lični prijatelj Adolfa Brissona, predsjednika komore, pa samo njemu zahvaljuje, što je pozvan u Bourbonsku palaču.

Pukovnik Sarail bio je osvijedočen republikanac, pa je vrlo ozbiljno uzimao simboličko značenje prisutnosti vojnike formacije u zgradi parlamenta. Sarail je razumio to značenje; vojna vlast služi građanskoj vlasti, a vojska treba da buđe zaštitu republikanskih i parlamentarnih ustanova. Od republikanskog pukovnika Saraila postao je republikanski general, jedan od rijetkih, koji su zaista gojili republikansko uvjerenje, pa su zbog toga bili ponosni. Usljed takvog držanja zadobio je Sarail povjerenje radikalne stranke, kakvo nisu nikada imali generali Andre, Picquart i Percin, naročito ako se sjeti, što su prva dva generala moralna pretprijeti kao ratnji ministri. Ratnog ministra Andrea Iščuškao je u javnoj sjednici monarhistički boksač Sveton, Pic-

u jednom gradu istočne Engleske ubijeno jedno lice, a 11 ranjeno. Počinjena je neznačna šteta na željezničkoj stanicu, povrijedjeno je nekoliko kuća, jedna je kapela zapaljena. Veliki broj bombi pao je u more. **Na otvoreno zemljište.** U samom je Londonu ubijeno 17 ljudi, 8 žena i troje djece, dok je ranjeno 45 ljudi, 37 žena i 17 djece. Povredjene su dvije tvornice i 1 nekoliko vagona, dok su željeznička postrojenja povrijedjena samo na jednom mjestu. Vojne štete nije bilo nikakve.

Austro-Ugarska.**Povratak grofa Czernina.**

K. B. Beč, 26. septembra.

Jučer u četiri i po sata poslije podne stigao je ovde bivši austro-ugarski poslanik u Bukareštu grof Czernin. S njime se povratio i 127 austro-ugarskih poslanika.

Sjednica odbora za promet žita.

K. B. Beč, 26. septembra.

U današnjoj sjednici ratnog ureda za promet žita izjavio je potpredsjednik Schriff, da je doprema žita iz Rumunske prošle godine bila osobito mnogo vrijedna, jer su uslijed loše žetve raži i zobi domaća srestva bila nedovoljna. Ove godine žetva je za mnogo bolja, osobito u ovoj vrsti žita.

Izvjestilac Tausche saopštuje, da je uslijed opromiljenih mјera potpuno osigurana opskrba sa hlijebom sve do nove zetve. Uslijed vrlo loše žetve u Sjevernim Američkim Državama i Kanadi sile će sporazuma ove godine mnogo više patiti i teže se prehraniti nego mi.

Konačno su primljeni mnogi prijedlozi u pitanju ishrane.

Rat na moru i pod morem.**Zadržan holandski parobrod.**

K. B. Berlin, 26. septembra.

Dvije njemačke podmornice zadržale su na otvorenom moru holandski parobrod „Batavier II.“, koji je otpremljen u Zeebrugge. Medju putnicima bila su četiri ruska vojnika, koji su utekli iz zarobljeništva.

Njemačka.**Sven Hedin kod njemačkog cara.**

K. B. Kopenhagen, 26. septembra.

„Berlingske Tidende“ javlja, da je Sven Hedin na povratku sa turskog fronta, gdje je boravio punih sedam mjeseci, bio gost u njemačkom glavnom stanu cara Wilhelma.

Sven Hedin veli, da car Wilhelm i maršal Hindenburg potpuno vjeruju i uvereni su o konačnoj pobjedi Njemačke i njezinim saveznika.

Narodna pričevđa.**Bosansko-hercegovačke zemaljske željeznice.**

Od 1. jula do konca avgusta o. g. vozile se bosansko-hercegovačkim željeznicama 631.832 osobe i prevezlo 268.434 tona robe, te je otuda unišlo 4.833.900 K. U istom razdoblju prošle godine vožilo se 367.928 osoba i prevezlo 201.884 tone robe, od Šta je primljeno 2.937.230 K. Ove je godine dake osobni promet pokročio za 263.904, promet robe za 66.550 tona, te primitci za 1.896.670 K.

Nova turska carinska tarifa.

Od 14. o. m. stupila je u Turku na snagu nova carinska autonomna tarifa. Vrhovna carinska uprava, dala je već svima carinskim vlastima odnosne upute.

Pospuštanje životinja namirnica u Rumunjskoj.

O neutješnom položaju stanovništva u Rumunjskoj kazuju pisma, koja su otud

quart pak morao je mnogo trpitib zbog svoje ravnodušnosti, a general Percin loše je prošao za vrijeme rata, jer su mu podmetne zamke intrigr. Dato mu je zapovjedništvo u Lilleu, no nisu mu date potrebne vojničke sile, kojima bi mogao izvršiti zadaci. Kad je Lille pao, objedio ga je njegov neprijatelj, zbog nemarnosti i okriviše ga zbog veleizdaje. I Sarail je imao neprijatelja, jer je bio republikanac, pa se je jedva obdranio od neprijatelja. Između njega i generalissimus Joffre bio je razlike u mišljenju, koje su potekle iz političkog protivništva, a saradnik Joffre, general Castelnau, koji poznat kao klerikalni monarhist, nije mogao imati povjerenja prema Sarailu. General Sarail bi oduzeo zapovjedništvo. No mjerodavni politički krugovi u Parizu nisu Jali da Sarail padne, nego su ostali pri tome, da se Sarail dade zapovjedništvo novoobrazovane vojske, koja je ukrcana za Solun da prislvi Grčku, da se pridruži ententi.

Tako je Sarail teškom mukom došao u Solun, gdje zajedno s Venizelosom radi o glavi kralju Konstantinu. Republikanskim krugovima u Parizu to je voljno, no monarhistički krugovi optužuju generala Saraila, da je njegova glavna svrha, da sruši kralja i da u Grčkoj proglaši republiku pod Venizelosom kao predsjednikom. General Sarail da je rušilac prijestolja, koji hoće da stvari republiku, isto kao što u Francuskoj ima generala, koji hoće da sruši republiku i da stvari monarhiju.

stigla ovamo u Beograd i koja ovako opisuju tamošnju situaciju: „Ovdje je takva skupča, da je čovjek faktično primoran, da sve samo iz daljine posmatra i da se time zadovolji. Sve se može dobiti, ali samo po vrlo skupoj cijeni; samo je voće u nekoliko jestinije, ali i ovo je mnogo skupje, nego što je bilo prošle godine u Severinu.“ — Drugo jedno pismo glasi u izvodu ovako: „... pište sve u Bukarešti. Novac čemo poslati po ... i to za sad 500 kruna. Podjeliti ga sa ... da ne skapate od gladi, jer je svuda ovlađala skupča. Ovdje se ne može dobiti ni šećer ni spirit. Hljeb je skup, kava staje 15 franaka, a pirača 4 franka. Za cijelo suto sada nastupila takva vremena ... Mnoge nezarborite porodice pobiegle su u Atenu...“

Industrija šećera u Bugarskoj.

„Bugarski trgovački list“ priopćuje statistiku proizvodnje šećera u Bugarskoj. U tom se članku navode ovi podaci:

S proizvodnjom i rafinovanjem šećera započelo se je u Bugarskoj godine 1897. i to ponajprije samo u jednoj tvornici i rafineriji šećera, koja je bila uređena u Sofiji. Međutim u godini 1912. i 1913. pođignute su, uslijed dobrog uspjeha ove prve tvornice, još dalmje četiri šećerane i to u Ruščuku, Gornjoj Orehovici, Kajali i u Plovdivu. Producijom sposobnosti ovih tvornica iznosi se godine 1913. mnogo više, nego što je iznosio faktični potrošak ove zemlje.

Kao tvornice šećera tako je i producija šećerne robe bila od države znatno podupirana. Godine 1911. bilo je uz sofisku tvornicu i rafineriju šećera već sedam poduzeća, koja su proizvodila raznoubožnu robu. Takođe poduzeća bila je tri u Sofiji, a po jedno u Ruščuku, Varni, Burgasu i Tirnovi. Ova poduzeća reprezentativu godine 1911. kapital od 4.125.375 levova, dok je u njima bilo zaposleno 777 radnika. Godišnja produkcija dostigla je sumu od 4.188.923 leva. Investiran kapital u tvornici šećera u Sofiji iznosi tri i pol milijuna leva, a novo osnovanih tvornica preko 10 milijuna leva. Poduzeća za proizvodnju šećerne robe manja su i glavnica jednog ne iznosi više od 1.000.000 leva. Novac tiče isključivo od domaćih interesanta.

Sirovine za šećerna poduzeća većim su dijelom iz same Bugarske. Godine 1909. bilo je iz Bugarske 79.4 po sto od sviju sirovina, a u vrijednosti od 603.120 leva. Iz inozemstva dobavljeno je dakle samo 20.6 postotka sirovina, u vrijednosti od 156.718 leva. Godine 1909. bilo je uvezeno za ove tvornice 1.896.670 K. Ova industrijska grana donijela je godine 1909. čisti dobitak od 1.139.879 leva. Čitava bugarska proizvodnja šećera bila je do godine 1911. potrošena unutar granice, te nije dostajala za pokriće potreba, pa se je stoga moralo dobiti ove robe uvažati. Godine 1911. uvezeno je u Bugarsku 13.942 t. šećera u vrijednosti od 5.315.877 leva i šećerne robe u vrijednosti od 766.957 leva. Naravno ovo se je stanje posve promijenilo godine 1913., kada je bugarska vlast koncesionirala daljnje četiri tvornice šećera u zemlji, pa je od onda kako je spomenuto, proizvodnja sposobnost bila puno veća nego faktički konzum zemlje.

Zvanične objave.

C. i k. glavna vojna gubernija u Srbiji.

S. z. i. z. Nr. 822/OA.

Objava.

1. Sve količine rakije u c. i k. zapovjedništvu području, uzimaju se za potrebe vojne uprave. Ispak svaki vlasnik smije za potrebu zadržati najviše 50 litara. Ispak mora količinu prijaviti, i za nju platiti porez od para 65 za svaki liter tečnosti meke rakije (od najviše 25% čistavog alkohola t. j. 10 gradi stare srpske gradacije) i kr. 1.30 za ljučnu rakiju. Količina do 10 litara oslobođena je od poreza.

2. Svaki je dužan svoje količine rakije, koju prelaze 10 litara, da prijaviti kod opštinskog suda, da na dan koji odredi okružno zapovjedništvo. Prijavljene količine otkupljuju vojna uprava po cijeni kruna 2.20 za liter čistog alkohola, t. j. po hektolitu kruna 5.50 za svaki grad stare srpske gradacije i imaju se na određenim mjestima za skupljanje, predati kupcima, koji budu ovlašćeni od glavne gubernije (Središta za iskorisćevanje žetve). Roba će se u golou plaćati. Gdje će se roba predavati, biće u svakom okružu određeno. Vlasnik robe ima da stavi na raspolaganje dobra burad, koja će mu se besplatno vratiti do mesta predaje, ili će mu se nadrediti (isplati) sa 8 helera po litru sa držine.

3. Ovlašćeni prodavci pića, koji takviju imaju i žeđe da je zadrže, moraju se za odobrenje obratiti molbom okružnom zapovjedniku, i platiti porez na rakiju u iznosu od kruna 2.60 po litru čistog alkohola. U slučaju nedobrjenja poreza će se vraćiti.

4. Od sada će ovlašćeni prodavci pića smjeti rakiju kupovati samo od same glavne vojne gubernije (Središta za iskorisćevanje žetve) ili u prodavnicama, koje ona ustanovi.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

MILANU SV. ZIVKOVICU, Hotel „Terminus“, Ženeva. Tvoje tri karte, od jula, primila sam preko Crvenog Krsta. Ruža i Sreta su stalne u Vrnjicima. Raspitaj se za Milovanu, zeta Cvetinog, svega se jedanput javio. Mi smo svi zdravi, za nas ništa ne brini. Javljam se češće preko novina. Svi te mnogo pozdravljamo. Ružica Živković, Kosančićev Venac br. 3. 14262-8

STEVI ACIMOVICU, advokatu, Ženeva. Veoma sam vam zahvalna na izvještaju. Molim vas pozdravite Boru mnogo, javite mud a sam s mojima zdrava i da jako žalim što nisam kod njega. Pozdravljaju vas De-sanka B. Nikolić, Kosančićev Venac br. 3. 14261-8

VASILJU STOJANOVICU, Takovska 23, izvještava svoga teču Tasu Nedeljković, iz Soko-Banje, da Vida nije mogla tamo doći, pokra, sveg mog i njenog truda. Djeca su bila letos jako bolesna. Mica je i dalje slabunjana. Nisu ni trebali nikako doći. Brana ide u školu. Mica zbog slabosti ne može. 14259-8

DOBRIVOJU VUCKOVICU, Korfu. Molim Dobrivoje! Četiri tvoje karte dobila sam danas al i sto tako i od slijedećih prijatelja: G. G. Koste Markoviću, Max Demajo, Moma-čela Paštroviću i preko firme Jefta Pavlović i Komp, gdje mi javljaju da si hvala Bođu zdrav. Ti pišeš da nijedno naše pismo nisi dobio. Ja i djeca pišemo ti često; a zašto ibti ne dobiša neznam. Tvoj potpis i pozdrav na Mitrović i Šinišinoj karti pročitala sam. Izvještaj iz Beča i zgleda da je neki nesporazum ili si ti samo poslon bio u Ženevi. Djeca su zdrava i uče svi. Mnogo te vole i ljube Milorad, Mihailo, Petar, Olga i Cana Vučković, Obilićev Venac 5. 14258-8

Gosp. JOVANU PREMOVICU, Ženeva. Ponovo vas molim poradite da mi se posalje novčana pomoć, jer sam u oskudie i bolesti. Pozdrav Mihailo Rašković, penzioner, Baba Višnjina ul. 47, Beograd. 14257a-8

G. DRAGOLJUBU RADOJLOVICU, Ženeva. Molim izvještite moga zeta, Dr. Mižo, ljkara na Krfu, da su mu žena i djeca Anica i Dara u Nisu. Micika je mamu i gubila, takodje i Desa je umrla. Predrag sto pre da se javi i platu moju izuzine i posajte. Nenad je još ovdje. Prijateljski pozdrav Viđasava Lukić, Bregovita, Lomina ul. br. 40. 14257-8

JOVANU KANGRGU, Ženeva. Javise mi iz Kruševca da su tvoji u Vrnjicima svi dobro i zdravo; prije neki dan primili su novac, javljuju ti se redovno. Dostavi mom brau, Daniju, rezervnom kapelanu u XII. puku, vojena pošta br. 48., da su njegovi u tekuću zdravi, da ne brine, novac može i preko mene poslati; primio sam njegovo pismo upućeno na Krusevac. Paštroviću i Mikić Živkoviću reći, da im se baba Lunda oporavila i sva su djeca zdrava. Trčković, Bregovita, Lomina, ul. 46. 14256-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim Srpski Crveni Krst da me izvesti da li je živ i zdrav moj sin Radomir Đorđević, djak-podnarednik, pisar štaba III. bataljuna, VII. puka, III. poziva. Radovan Đorđević, Beograd, Njegoševa 45. 14302-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Od Momčila Č Branka Paštrovića dobiti izvještaj za moga sina Vojislava Vesovića, sredno blagodarim. Molim dostavite sinu mome, da sam do sad primila svega jednu posilku novaca i to 366 Kr. Novac 250 Kr. za koji javlja da je poslao, nisan dobita. Preko koga je poslao? Zdravi smo no u velikoj novčanoj oskudici. Mome sinu Vesoviću, sud-puk. u štabu II. arm. srdačan pozdrav. Vas pozdravljam i poštujte Jelica Vesovića, Makenzijevo No. 8. 14301-8

Gospodinu MIODRAGU J. STEVANOVIĆU, Hotel Pension, Belvedere, Lausanne. Molim vas javite mome sinu Milivoju da smo ga i Milica zdrave, da sam od njega dva puta novac primila, jednom 440, drugi put 380 Kr, i da ga molim da se on i Zarko u buduće što češće javljaju. Zahvaljuje vam za vašu dobrotu Jelena Čolak-Antić, Gunđulićeva 3. 14300-8

BUREAU DE INFORMATIONS AUX SERbes, Rue Neuve du Temple 5, Ženeva. Molim izvještite moga brata Vasilija Matica, računoispitača, štab branjevski, odred Paris. Dvije pošiljke u iznosu svega 134.05 Kr. prima sam, neka pošalje veću sumu novaca, nužno što prije. Pozdravljajući ga mnogo Melanija Matica, Novopazarska 38, Beograd. 14296-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim izvještite jeromonaha Josifa Cvijovića, da sam novac u 310 krunu poslatih preko vas primila. Hvala mu što se setio da novac pošalje. Kosa, Anta i ja zdravi smo i svi ga mnogo pozdravljamo. Ljubica Đorđevićka, Skopljanska ul. 12. 14306-8

G. MIHAJLU TADICU, Pension Regina, Ženeva. Od Anastase Pavlovića nijesam mogla dobiti ništa, jer ni firma nije dobita nikakav nalog za isplatu. Postarajte se da taj nalog što prije dodje. Pohitajte i pošaljite što veću sumu na adresu moje žene Mice. Učiniti to odmah, ne okljevajte. Najbolje preko neke banke, Vaš Ljubiša Lukić, Šumadijska 33, Beograd. 14305-8

CROIX ROUGE SERBE Bureau de Ren-seignements rue Pierre Fatio 25, Ženeva. Kartu od avgusta primila sam i molim Biro da izvjesti moga brata Svetolika Milutinovića, sekretara suda veleskog, da je njegova sestra Andjelija, zdrava, nalazi se u svojoj kući gdje je sved obro. Novac za sada nije potreban. Žaljubna Andjelija P. Milutinović, Bitoljska 86, Beograd. 14313-8

DRAGOLJUBU RADOJLOVICU, Ženeva. Naozbiljnije te molim da se sporazumeš sa g. Tadićem i pošalješ mi najhitnije veću sumu novaca. Molim te, Dragoljube, gledaj da na svaki način dobijem. Tvoj Ljubiša Luke, Šumadijska 33, Beograd. 14304-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Dobila sam izvještaj o mom sinu Janku Ristiću, stud. med. Zahvaljujem i molim da mu dostavite slijedeće: Mili moj sine, radujem se da si živ i zdrav. Ja sa djecom, majkom i ostalima zdrava sam. Stanujemo svi zajedno. Za nas ne brini, javljam se češće. Sa stričevima i braćom primi mnogo pozdrava od sviju nas, tebe ljube i grle Zora, Jela i twoja mama Darinka Ristić, Durmitorska 1. 14314-8

MILIVOJU POPOVICU, Ženeva, za Milutina Ajdačića, blagajnika monopola. Poštovan g. Milutinu, izvještaj od vas za moga sina Stevu, da je živ, kao i od njegove novac 108.32 hel. primila sam. Najsretnijim se možemo smatrati, kad nas je Bog obradovao da je živ, a vama dugujemo veliku blaždarnost za vašu trudbu, koje ste njega izvještili za nas, a i nas za njega. Najpokornije vas molim da mu pišete, da smo svi živi i zdravi i novac primili. Milovan je kući i Živko nam piše da je zdrav, Steva neka čuva zdravlje svoje, a za nas nek ne brine ništa, ako može neka nam se javi, mnogo ga pozdravljamo i ljubimo, a vas molimo ako možete budite u vezi sa njime i nas izvještiti šta bude koštalo ja cu Daci dati. Mnogo pozdravlja i bvala od sviju mojih vama, a našeg Stevu svu ljubimo. Poleksija Dobrić, Djevdjelijska br. 11. 14271-8

G. KOSTI RIZNIĆU, Geneva. Molim, zauzmite se kod Srpskog Crvenog Krsta da mi pošalje novaca; sa porodicom sam u velikoj oskudici. Molim za izvještaj o momu sinu Svetomiru Saviću, pešad. kapetanu vardiškog puka I. poziva. Una-pratim zahvaljujem, tvoj drug Nikola Savić, profesor u penziji, Ratarska 28, Beograd. 14046-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to pismo Vojino, i produži obaveštavati me o njemu. — Gosp. Premović zahvaljujem i za najnoviji izvještaj. Srdačan pozdrav. Stojan D. Ribarac, Zorina ul. br. 100. 14246-8

MOMCILU PASTROVICU, Rue Pierre Fa-tio No. 25, Ženeva. — Gospodin Petronjević mi je predao kartu tvuoju po početku avgusta. U odgovoru na saopštenje o mome Voji, Dragisi i ostalima, javio sam ti, da pismo Vojino, o kome i u ovoj karti govorиш, nisan primio. Taj odgovor objavljen je u br. 197. i 198., Beograd. Novina. Jedan primerak poslao sam ti i u naročitu zavodu. Molim te, ponova, javi mi odmah kad je datirano to

www.hadronost.com Dr. Dragi Ljubić, Lausanne. Mnogo vam zahvaljujem na poslatom novcu, koji sam primila u sumi od 215.40 kr. od g. Marka Leka. I jepo bi vas molila ako bi i u buduće mi mogli poslati, jer sam dosta slaba a u velikoj oskudici. Sve vas srdačno pozdravljam, Naca S. Stefanović, Foslačka 72. 14125-8

Sterije Bodl, Ženeva. Dušana izvesti da smo svi zdravi, i da sam Acojno ženi da dao 250 kr. a Ljubici 200, neka javi, da li on prima od njih redovno, da ja mogu njima dati i koliko. Ako ne dobiva dovoljno, molim te, daj mu ti, da ne oskudjeva, nek uzme toplije odijelo i veš, a meni zavi koliko si dao, pa ili tebi da pratim ili kome od tvojih ovđe da položim, i da li je Dušan primio poslati novac još u aprili iz Wessena. Dušana i tebe pozdravlja Josif Matković, Jugovićeva ul. 2. 14230-8

Mid Radovanović, Case Plainpalais No. 19444. Dragi prijatelj Miko, dobila sam twoju kartu a Ljubinkino pismo nisam. Ja sam ti veoma zahvalna što si me izvestio, da je Žika sa djecom zdrav. Izvestite Žiku, da sam ja sa Darom dobro, da radim pomalo.

Za mene i Daru neka ne brine, neka gleda sebe i djecu. Ja mogu da mislim kako im je bilo, kad su čuli za mog jednog ljubobja, neka se tješe sami, bavite Žiku, neka da Ljubivojevu sliku da se na porculanu izradi za spomenik i tako isto neki kupi jedan venac od porculana, ja spomenik nisam uzmimala.

Molim te, prijatelji Mito, javljaj mi češće za Žku, djecu i Živorada. Javite ako što znate za Miloša Dinića, Šefu. Ja ēu vam trošak priznati, samo mi vi opširnije javite. Pozdrav vama i mojima, Danica i Dara Belotrenić, Kruševac. 14129-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva, za Živka Andrića. Dragi Živko, srećni smo, kad smo čuli da ste nam svi živi. Zašto nam ti nisi javio o Radinu bolesti? Molim te odgovori mi odmah, od čega je Rada bolestan. Tata i ja smo u očajanju zbog njegove bolesti. Ja od tebe ne dobili ni jedno pismo, svega tri karte, kao i oglas u 210. broju Beogradskih Novina, pod br. 813. Dobro smo svi. Ja sama po malo radim u dučanu. Iz Kraljeva sam došla odavna. Zori Perinjo dala sam 600 dinara. Danas sam položila baba Gjuki, majki Ace Gjokića 146 kruna. Mila ne radi. Položila sam gospodinu Etelki, Artiku apotekara, 300 dinara. I prema tvom naredjenju, davaču joj od idućeg prvog, svakog mjeseca gornju sumu. Javljaj mi se često da ne brinem, i izvijesti me za sve poznate kao i za gospodinu Leningom Mihailu i brata Acu. Rada traži novac, odavde se ne može poslati, zašto mu ti ne daš? Od svih mojih mnogo pozdrava, a najviše od twoje Stane Andrić, Valjevo.

A 757-8

Dragoslavu Stojadinoviću, Ženeva. Molim vas javite mom Dragom Stojadinoviću: Izvještaj od rumunjskog crvenog krsta, kao i novac dobili smo. Neka se javlja češće. Brinemo mnogo. Neka dozna što je sa I Jubišom Čivovićem, regrutom. Pozdravite mog Miću. Vi prihvate blagodarnost, Jovanka Stojadinović, Gor. Milanovac. A 761-8

Nikoli Jeličiću, Ženeva. Molim vas, prijatelju, izvijesite me što brže znaće li sigurno jeli Ješo sa Jakšom, jer o njemu ništa ne znam, sen Šta nam vi rekoste da je sa Jakšom. Mnogi nas i često izvještavaju za Jakšu, a za Ješa ne, pa se bojim, da li ona vaša vijest tačna. Ako ma Šta o njemu zname, ja vas najljubaznije molim, da me tačno izvijestite. Ako na ništa ne zname, nadjite načina i dozname. On je otisao kao administrator IV. rez. bolnice iz Zaječara timočke divizije, i izvijestite me, biću vam mnogo blagodarno. Pozdrav vama i braći, prija Milka, Šeća Reka. A 759-8

MILIVOJU POPOVIĆU, Avenue du Mail 4, Ženeva. Molim vas javite mome mužu Pavlu Simiću, učitelju, da smo u Mladenovcu zdrave sem Dušice, koja je jednako bolesna. U oskudici smo, ako je moguće novac da nam pošalje. Ljube ruku Dušica i Ruža. Pozdravlja Caja Simić, Klanička ul. 13. Mladenovac. 14147-8

G. ACI DINIĆU, Ženeva. Molim vas da pošaljete ovaj oglas mome sinu Dr. Čedri Mihajloviću ili mome drugom sinu Ljubi: Dragi Čedo, novac 1332 Kr. a ne 1500 što je pogrešno na mene poslato, a koji sam još u banji primila, predala sam Jelki. Od Boše su mnogi karte dobili, Mita, Jelka, Jelčićka i nigde ne spominje Ljubu. Cudo mi je što se on ne javlja. Cula sam da ima od Olgu kartu, ali je nisam dobila. Nekoliko puta sam se javljala preko „Beogradskih Novina“. U mom stanu ostajem preko zime. Bosa, Olga, Vera, Marko, Bata i Leka neka mi pišu, majka. Pozdrav i blagodarnost g. Diniću. Stana Mihajlović, Terazije br. 61. 14188-8

DRAGINJA NIKOLIĆKA, Mladenovac. Molim svakoga ko bude što znao o njenom mužu Milanu Nikoliću, konduktoru pošte u Mladenovcu, da joj javi da li je živ. 14146-8

Majka RADISAVA RAJE ĐURICA, džaka V. raz. gimnazije, molim svakoga ko bude znao što o njemu da je izvijesti da li je živ i gdje je, nikako se do sad nije javio a majka je u velikom očajanju. Vemija Đurić, iz Mladenovca. 14145-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Mome bratu Svetoliku V. Popoviću, art. kapet, moravskog artiljerijskog puka. Mili Sveti, twoja karta preko Crvenog Krsta silno nas je obradovala, jer najzad poslije tolikog dugog vremena doznadismo za svu trojicu da ste zdravi. I drugu twoju posilju preko Bečke Banke u 223.50 fil., primili smo. Majka vas moli da se po mogućstvu i lično javite oglasom preko Djordjevića Biroa, Ženeva. Duša s djecom kao i mi svi zdravi smo. Batu, Voju i tebe pozdravljaju i vole majka, Desa, Dana i Dika. Cicevastrasse 42, Kruševac. 14140-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim dostavite mome bratu Svetoliku V. Popoviću, art. kapet, moravskog ar. puka, slijedeće: Dragi Sveti, Ljubičini roditelji dobili su tvoj izvještaj o smrti njihovog sina Božidara, oni te moli da ih odmah preko nas oglasom i preko Crvenog Krsta izvješti, kog je datum i gdje je umro, jer su neutešni, pošto im prije dva mjeseca umro sin Djoka. Primi njihovu blagodarnost i naše srdačne pozdrave, stra Desa, Cicevastrasse 42, Kruševac. 14139-8

G. Vladanu Nedeljkoviću, Hotel „Terminus“, Ženeve. Poslati novac 800 kruna primila sam. Molim vas javite teča Milanu neka javi Savi, da sam dobila. Mi smo ovđe svi hvala Bogu zdravi, neka se za nas ne brinu. Djeca su dobro i idu u školu. Tetka Marica radi sama. Neka se Sava češće seća i misli na nas. Majka-nana je zdrava, dobila sam kartu, pozdravljala Savu i Vasu. Neka se Sava i teča Milan javi lično kartom. Mnogo ih pozdravite, djeca ih ljube. Vama blagodare i pozdravljaju vas Marica Nastasijević i Ntalija Gajić, Dušanova ulica 6. 14227-8

14222-8

Croix Rouge Serbe, Genève.

Vaše karte, kojima me izvještavate o mome

bratu Sveti Karauliću i zetu Milanu R.

Mihailoviću primio sam i blagodarin

vam na izvješće. Molim vas dostavite

im, da smo se jako obradovali, kada smo čuli o njima, jer ovo su prve vjesti

o Milanu i djeci poslije deset mjeseci.

Mi smo svi živi i zdravi, mati Ljuba i

Cina su u Gor. Milanecu a ja sam sa

Ružom u Beogradu; novac od Srete 672

krune primio sam. Neka se oni što

češće javljaju. Svi ih najrsdračnije pozdravljamo. Dragutin Karaulić, Beograd, Čika Ljubina ulica 3. 14218-8

14228-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva.

Učitivo molim da me izvjestite da li je u životu Josif Milenković, I. konjički

puk, IV. eskadron. Takođe za Milana Popovića, VII. puk, III. poziv, pekarska četa. Učitivo Mila Popović, Mladenovac No. 40. 14232-8

14232-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva.

Molim izvjestite moga muža Radmila V.

Spasojevića, sarača, da sam njegove

karte primila, da sam bila u Beogradu i tražila novac od Braće Markovića,

Dinića i Mitrovića i nisam dobila. Ja

sam zdravo i kod roditelja sam u Mla-

denovcu. Pozdrav od sviju naših, Zora R.

Spasojević, Mladenovac, Klanička ul. br. 79. 14231-8

14231-8

G. Jovan Premović, Ženeva. Cace

3545 M. B. Sa molbom da izvijesti gdju

Olgu D. Andjelković a ona da bude

ljubazna da izvijesti g. Acu R. Pavlo-

vića slijedeće: „Dragi zet Aco, iz

izvještaj pročitaj da si čuo, da se moj

Gjokica nalazi u Africi. Molim te najljubaznije, tragaj dalje i gledaj da do-

dješ sa njim i vezu, pa me po moguć-

stvu što prije izvijesti, biću ti vječito

zahvalna. Troškove priznaju. Tvoji

mili na domu svi dobro, ne brini. Tebe i

Duška pozdravlja Katarina — Tinka —

Jov. Venčanac.“ Kusačina ul. No. 1. 14135-8

14135-8

Madame K. Vögelli, Wessen, Suisse.

Molim vas da primite moju zahvalnost

za kartu, koju ste imali dobrobiti uputiti

mi. Naučitivije vas molim da mome

mužu Čedi J. Gavriloviću, čin. želj. di-

rekcijske, koji je u Bastiji, javite slijedeće:

„Dragi Čedo, radujemo se da si zdrav.

Ja, Šeka i ostali dobro, samo je Ješko

slab. Oko mu se jako podjutilo. Leće ga

dva lječnika. Potrebau mi je novac, gledaj

moj te koliko možeš pošalji. Išla

bi kod Brace, ali nemoguće mi je. Ješko

kova bolest zadržava me. Za Gjokicu

smo čuli maja mjeseca, da je zdrav a

prije neki dan da je u Africi. Gleči;

molim te da dodješ sa nime u vezu. Svi

pozdravljamo, djeca ti ljube ruku. Živka.“

Unaprijed vam zahvaljujem i melim da

je moguće saopštite. S poštovanjem Živka Č. Gavrilović, Kosacića ul. No. 1. 14134-8

14134-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva.

Za Tasi Donića, Marselj. Taso, mi smo

svi kući. Rada je umro 10. marta, to

sam javila kartom. Molim te, pošli nov-

ac, jer smo u oskudici. Djeca idu u

školu, para treba, zima ide. Dragutin

dobje čerku, novac da im pošalje, jer im

je jako potreban. Nikoli javljamo, da je

Zora zdrava kod mene i Anka s djecom

kod mene. Pozdrav svima a tebe djeca

ljube. Tvoja Ljubica Donićka, Zlatiborska 4. 6. Beograd. 14130-8

14130-8

Croix Rouge, Ženeva.

für Arnautovic, Conseil General 16 Genf. Dragi

Sandore! Twoju kartu dobih. Hvala ti

na izvješće. Za mene i djecu je naj-

sretnji čas bio kad čušimo, da nam je

Rada živ i zdrav. Sandore, izvještaj

Radu, da sam sa djecom došla kod sebe

Milke trećeg septembra, svi smo

zdravi; od Rade primljeno novac četiri

puta, kad god mu je moguće neka po-

šalje novac, jer je Milovan u Madjar-

skoj. Neka se Rada češće javlja preko

Crvenog krsta i tebe; neka Rada sam

svojeručno napiše mi kartu pa mi je ti

pošalji, to bi me mnogo obradowalo.

Javljajte se češće ti. Dragomir i Dušan,

brinu mama i teke, koje su sa Zorom i Vukicom zdrave. Mnogo pozdravljamo Radu i tebe, djeca ljube ruku tati i učili. Tvoja sestra Danica Milovanović, Jefremova br. 61. 14188-8

14188

Budimiru Jeličiću, Ženeva. Molim te, Budo, nadji načina kako je najlakše i najbrže, i dozaj šta je sa mojim zetom Jevremom Igumanovićem, koji je otišao kao pisan 4. rez. bolnica iz Zaječara, timočke div. Prije dva mjeseca javio nam Nikola, da je Jevrem sa Jakšom, ali nam izgleda, da je ta vijest netačna, jer o Jakši svaki treći dan dobijamo vijesti a za Ješu ne. Zato, Budo, molim te, ako ne znaš da je se desilo Jevremu šta, nadji načina i dozaj, pa ma šta doznao, javi nam. Pozdrav tebi, Nikoli, Čanu i Cvetku od mene i mojih, ujna Radenka, Seča Reka. A. 759-8

Srpskom Crvenom Krstu, Ženeva. Molim Crveni Krst, da me preko ovih novina izvesti, da li je živ i zdrav Jovan Jovanović, sajdžija iz Šapca, redov pri štabu 9. puka, 2. poziva. U isto vrijeme molim da mu se javi, da za kuću ništa ne brine i da mu radnja i sada radi. Ako treba novaca neka traži od kuće. Mnogo ga pozdravlja njegova žena Anka J. Jovanović, Beogradska ulica 40. Šabac. A. 756-8

MIHAILU COLIĆU, Ženeva. Hotel Terminus, Rue des Alpes 20. Zahvaljujem vam na izvještaju za moga muža Nikolou Ognjanovića pisan 2. majora IV. puka II. poziva u isto vrijeme molim vas izvestiti da sam sa Milanom i malim Boškom zdravo u Užicu. Neka me preko vas izvesti zna li štograd za moga oca Svetozara Konjevića, upravnika pošte Vrhovne Komande i za kuma Aleksu J. Nikolić, pješad. majora. Na što vam unaprijed blagodarim, Zorka N. Ognjanović.

G. JOVANU R. JOVIĆICU, post-restante, Genf. U 210 broju „Beogradske Novine“ izvještavate da je moj sin Radisav Božović živ. Molim izvjestite me tačno je li živ jer sam čuo ranije da je poginuo kod Jagodine. Unaprijed vam blagodarim, Aleksa Božović, Užice.

PETRU N. TOMICU, Hotel Terminus, Ženeve. Tvoju kartu od 24.8. primili smo i jako se obradiovali. Mi smo svi živi i zdravi. Tetak Artimije i ostali zdravi su. Anica sa djeicom pisala je a bako isto i Arso, zdravi su. Za oca ne brini, troška mu šaljem. Primi pozdrav od svih i pozdravi Radoša, tvoj Petar M. Topalović, trgovac, Užice.

KURU I BIROU füR ERKUNDIGUNG, mie 5, Ženeve, za Kosaru Rakovićevu. Ja Zwischen der Serben 5, Rue Neuve de Ter-Olga i djeca nalazimo se u Užicu. Zdravi smo. Stamenkova i Dušanova familija takođe. O Dušanu smo bili čuli nemile vijesti, s toga nas je tvoj oglas dva puta više obrazdavao. Dušan neka pošalje 300 kruna. Sta je Sretinom školom? Javite se svim preko „Beogradske Novine“. Ljube vas sve vaše Jelena i Olga.

JCVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Prečitala sam vaš oglas u kome me izvještavate da moje sinove, Milivoja i Dragutina da su živi i zdravi. Blagodarim vam na usluzi i molim vas izvjestite ih da smo svi živi i zdravi. Tako isto izvjestite Spasoja Ječmenicu da su mu kod kuće svi dobro i zdravo. Smilka A. Bučić, Užice. A. 740-8

G. JOVI JOVIĆICU, Genf. — Blagodarim Vam na izvještaju o momu mužu Vilimiju Jovanoviću, pisaru štaba profijant kolone II. poz. Molim Vas da njega izvjestite da sam zdrava sa svima našima, neka ništa ne brine. Ako može neka nas izvesti o braću Miloševim sinovima i o Vitomiru Rajiću. Svi ga pozdravljamo a najviše njegova Gina Jovanović, Užice. A. 734-8

Jovanu R. Jovičiću, Ženeva. Dragi Jovo. Oglase koje si na mene uputio prečitao sam, takođe i kartu za Požežane. Porodice sam obavijestio. Molim te izvjesti Božu Mijatoviću i Obrada Kurčubiću iz Arilja, da su njihove porodice zdravo i dobro. Tvoj otac je zdrav, Slavko je zdrobljen. Mnogo te pozdravlja tvoj Marko Popović, Užice. A. 732-8

Gospodinu MIHAILU COLIĆU, Hotel Terminus, Rue des Alpes No. 20, Ženeva. — Hvala na izvještu. Molim vas, neka me Vojimir izvjesti za moga sina Slavomira; zeta Aleksu Nikolića, pješadijskog kapetana i brata Vladimira Petronijevića, džakona, jer smo u velikoj brzi za njima. Poslati novac 66 kruna primila sam. Izvjestite ih, da sam sa svima mojima zdravo u Užicu i da ih mnogo pozdravljamo. Zahvalna Darinka V. Perišić, Užice. A. 740-8

CROIX ROUGE SERBE, Bureau de Renseignements, Rue Pierre Fatio No. 25, Ženeva. — Molim za izvještaj je li živ i zdrav moj muž Aleksa J. Nikolić, kapetan pri užičkoj brigadi i brat Vladimira Petronijevića, džakon, magacioner IV. pukovske komande i sestrice Slavomir Perišić, džak V. raz. požarevačke gimnazije. U novčanoj sam oskudici, neka mi Aleksa pošalje preko Wiener Banke troška. Ja sa Jovom zdravo smo u Užicu. Unaprijed vam blagodari Nadežda A. Nikolića. A. 740-8

G. JOVI JOVIĆICU, Genf. — Blagodarim na izvještaju o momu mužu Jovi Vuloviću, zanatljinska četa II. raz. Molim Vas njega izvjestite da sam zdrava sa našima. Neka ništa ne brine. Neka mu Ljubo Smiljanić dade 500 din., jer ja sam Ljubici toliko dala, a od te sume neka moj muž zadrži sebi 250 a 250 din. neka da kum Luki. Kumovi svi zdravo. Ako što zna za Nedeljkę neka javi. Dragi se javio. Vami hvala a njima mnogo pozdravlja. Savka Vulović, Užice. A. 742-8

PAVLE MARINKOVIC BUKUREŠT. — Molim vas saznačite za mogućnost da mi se izvještite za moga sinu Kostu Davidovića, konjanika IV. eskadrona, II. konjicke div. „Cara Dušana“, te me putem „Beogradske Novine“ ili kartom osobno izvjestite. Biti će vam vječito blagodaran. Poštuju vas Joca Davidović, Ljubovića-Sabac. A. 764-8

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvjestite me po mogućstvu, jesu li živi: Veliša Popović, žandarm iz Bitolja Ljubisav Popović, žandarm iz Bitolja, Dragutin Popović, narednik 17. puka i Mihajlo Popović, vozač 4. puka, II. poziva. Traži li Vi, dosava Popović, iz Kravavaca, pošta Užice.

JOVAN R. JOVIĆICU, Ženeva. Molim vas izvjestite me jeli živ Tanašije Petaković, obveznik pekarske čete d'řinske divizije II. poziva. Njegovi su svi zdravo. Moli za izvještaj Slavko Mutavdžić, pekar iz Užice.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvjestite me jeli živ Mihailo Bešlić, pisar vojne stаницe Kremanske. Moli za izvještaj Smiljana Bešlić, iz Kremana, pošta Užice.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

MOLIM VAS DA SVI ZDRAVI I ŽIVI, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdravi i živi.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU, Ženeva. Molim vas izvještajavam da sam svi zdr

